

Мэһийии дьарыктаныыта кыра бөлөххө (2-3 саастаах оҕолор)

Тиэмэтэ: «Күн түннүгүнэн тыкта» (Уопсай бөлөбүнэн үлэ).

Бырагыраамма ис хоһооно:

- Туустаах тиэстэни кытта оҕолору билиһиннэри. (туустаах, сымнаҕас)
- Туустаах тиэстэнэн мэһийэр үөрэтии, интириэстэрин
- айар дьобурдарын арыяа үөрэнэргэ туустаах тиэстэнэн туһаны.
- Ытыска ууран шарик уонна уһун субурхай онору салгыы чинэтии.
- Илиинэн тутан хабан уонна илиинэн онорору сайыннарыы.
- Оҕолору аһыныгас уонна көмөлөһө үөрэнэргэ иитии.
- Харабынан көрөн билэр . тутар хабар дьобурун сайыннарыы.
- Тулуйан биир сиргэ олорорго үөрэтии .

Инники үлэтэ:

- күн туһунан хартыыналары көрүү;
- Эмоциялар тустарынан хартыына көрүү;
- айылҕа көстүүтүн кэтээн көрүү;
- ааҕы А.Барто хоһоонун « Күн тыкта»
- дидактические ооньуу этик уһунун ,кылгаһын сааһылыырга.

Матырыйаала:

- Картон күн биир өттө хомойбут ,иккисөттө үөрбүт;
- Прищепка араҕас өгнөөх;
- Классической «музыка Моцарт для детей»;
- Туустаах тиэстэ, араҕас,борон,Картонга бэлэм төгүрүк оҕоһук.
- Мэһийэргэ дуоска;
- влажные салфетки

Дьарыктаныы хаамыыта.

1. Тэрээһин үлэтэ.

- Оҕолоор бүгүн таһырдыа погода хайдаҕый. Күммүтүн манна ыңырабыт?
- Күн былыттан табыс. Биһиэхэ кэл

1. Ооньууга көбүтүү.(Музыка тыаһыыр)

- Көрүң биһиэхэ күн кэллэ . Кини сардангата суох ол иһин хомойбут.

Хоһоон ааҕар А.Барто:

Түннүгүнэн күн тыгар

Хоспутун сырдатар,

Биһиги илиибитин таһынабыт -

Күнтэн үөрэбит (таһыналлар оҕолор)

Иитээччи: Дорообо күн! Оџолоор дорооболоһунг . Күн тоџо хоийбутуй. Биллигит .

III. Дидактическая оонһуу прищепкалаах: «Күн сардангата».

(Бары прищепканы күннэ иилэхтэринэ, иитээччи эргитэр, үөрбүт күнү көрдөрөр.)

Күнү көрдөрөр , күн төгүрүк ,араџас өгнөөх, сардангалаах.. Кини тыгар уонна үөрбүт.

Артикуляционная гимнастика: «Мичээр».

IV. Физкультминутка «Күнчээн»

Бу курдук күн тахсар (илиилэрэ үөһэ)

Үөһэ үөһэ өссө үөһэ

Түүн буолла күн киирдэ (чохчойон олороллор)

Илиилэрэ сиргэ ,аллара ,аллара өссө аллара.

Наһаа үчүгэй, Күнчээн үөрдэ (ытыстарын таһыналлар)

Үөрөбит! Күнү кытта

Олорор учүгэй!(эрбэхтэриг көрдөрөллөр)

V. Мэһийии.

Иитээччи: Билигин оџолор миэстэбитигэр олоробут. (включаю спокойную, тихую музыку)

Бүгүн аптаах тугу эрэ көрдөрүөм. Кини Сымнаџас ,имигэс,сылаас,эйэџэс. Манан биһиги Күннэ сарданга онгоруохпут.

Бастаан бараабылыны кэпсиэм,айаххытыгар укупкыт, кини туустаах.

Чэ эрэ билсиэххэ. Тэриэлкэттэн тиэстэни ылын,илиигитигэр тутунг билсинг,-кини эмиэ эһигитин билиэ. Чиэстэ- сынаџас уонна эһигини истэр. Онтон хаттаџына,кытаанах буолар уонна алдьанар. Аптаах тиэстэни кытта билистигит. Учүгэй дуо?

Оџолор эппиэттэрэ: (Үчүгэй...)

Иитээччи: Мин санаабар эһигитин эмиэ сөбүлээтэ.Чэ үлэбитин саџалыахха .

Тиэстэни быһа тардан ылабыт уонна шарик онџоробут.(Илиилэрин эргитэллэр унга ххангас) Онтон шариктан сарданга онгоробут.(иннин кэннин диэки үтэбит. Көрүнг эрэ наһаа үчүгэй сарданга таџыста.

Физкультминутка Пальчиковая гимнастика: «Солнышко». (миэстэлэригэр)

Күн сарсыарда эрдэ турбут .

Оџолору барыларын эмэрийбит (Ытыстарын кириэстии туталлар, тарбахтарын сарбаталлар)

VI Түмүк.

Иитээччи: Оџолоор сардангаларгытын Күннэ аџалынг эрэ, кини наһаа үөрүөџэ. Көрүнг эрэ наһаа үөрбүт Күн буолла.

Иитээччи Күн аатыттан махтанар.

Сарсын сардангаларбыт хаттахтарына күрүөхпүт. Күммүт өссө үчүгэй буолуо.

Билигин бүтэн баран илиибитин салфетканан соттобут. Илиилэрин соттоллор.

Оџолоор ,көрүнг группабыт наһаа сырдык буолла . Күнчээн эһиэхэ кэһиитин аџалбыт көрөбүт?(Оџолор коробканы көрөллөр,минньигэс кэһиини үллэстэллэр).Махтаналлар.